



Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini  
Независни оператор система у Босни и Херцеговини  
Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini  
Independent System Operator in Bosnia and Herzegovina

---

**IZVJEŠTAJ  
O POMOĆNIM USLUGAMA I RADU BALANSNOG TRŽIŠTA  
U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU**

Sarajevo, februar 2020. godine

## Skraćenice

DERK – Državna regulatorna komisija za električnu energiju

NOSBiH – Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini

PPU – pružalac pomoćnih usluga

BOS – balansno odgovorna strana

EPBiH – Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

EPHZHB – Javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

ERS – Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće, a.d. Trebinje

EAL - Aluminij d.d. Mostar

EFT Stanari - EFT-Rudnik i Termoelektrana d.o.o. Stanari

EMS - Elektromreža Srbije

CGES - Crnogorski elektroprenosni sistem

HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava

ELES – Elektro – Slovenija d.o.o. – operator prijenosnog sistema u Republici Sloveniji

## Uvod

Balansno tržište električne energije je dio veleprodajnog tržišta električne energije i nastupa nakon bilateralnog tržišta električne energije. Za razliku od bilateralnog tržišta električne energije gdje učesnici u transakcijama kupovine ili prodaje električne energije mogu biti bilo koji licencirani tržišni učesnici, karakteristika balansnog tržišta je da jedan od učesnika u kupoprodajnoj transakciji uvijek mora biti operator prijenosnog sistema.

U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema u BiH, NOSBiH je zadužen za upravljanje balansnim tržištem u BiH, a balansno tržište je definisano kao „centralno tržište za nabavku i prodaju električne energije kojim rukovodi NOSBiH u svrhu održavanja kontinuiranog balansa snabdijevanja i potražnje u realnom vremenu, kao i dodatni mehanizmi koje provodi NOSBiH u svrhu osiguravanja snabdijevanja sistemskim uslugama.“ Pored toga, jedna od djelatnosti NOSBiH-a je i obezbjeđivanje pomoćnih usluga koje su u Zakonu o osnivanju Nezavisnog operatora sistema u BiH definisane kao „sve usluge, osim proizvodnje i prijenosa električne energije, koje se isporučuju NOSBiH-u u svrhu pružanja sistemskih usluga, uključujući, između ostalog, i kontrolu frekvencije, rezerve, reaktivnu snagu, kontrolu napona i mogućnost startovanja elektrane bez spoljnog napajanja električnom energijom.“ Dakle, balansno tržište i mehanizam pružanja pomoćnih usluga su „alati“ kojima NOSBiH održava balans između proizvodnje, razmjene i potrošnje električne energije u realnom vremenu; održava potrebni nivo rezerve za pomoćne usluge sekundarnu i tercijarnu regulaciju i obezbjeđuje siguran rad elektroenergetskog sistema. Učešće na balansnom tržištu uređuje se ugovorom koji NOSBiH zaključuje sa učesnikom na tržištu električne energije, u skladu sa Tržišnim pravilima.

## Osnovni principi balansiranja u 2019. godini

U Bosni i Hercegovini su od 1.1.2016. godine na snazi Tržišna pravila<sup>1</sup> kojima su uspostavljeni tržišni principi u procesima balansiranja i alokacije troškova balansiranja elektroenergetskog sistema BiH.

Organizovano tržište rezervnih kapaciteta i balansne energije uspostavljeno je za sekundarnu i tercijarnu regulaciju, dok je primarna regulacija obavezna za proizvodne jedinice priključene na prijenosnu mrežu, bez naknade.

Za sekundarnu i tercijarnu regulaciju uspostavljeno je tržište regulacionih kapaciteta na kojem pravo učešća imaju pružaci pomoćnih usluga (PPU) sa kapacitetima koji zadovoljavaju tehničke preduvjete za pružanje navedenih pomoćnih usluga. Cijene rezervnih kapaciteta u 2019. godini su bile ograničene odgovarajućim odlukama Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK). U slučaju da na tržištu nisu obezbijeđeni potrebni kapaciteti sekundarne i tercijarne regulacije, postojala je mogućnost regulisane nabavke nedostajućih rezervnih kapaciteta. Za neisporučeni kapacitet sekundarne i tercijarne regulacije pružaocima se obračunavao penal po cijeni od 10% granične cijene kapaciteta sekundarne, odnosno tercijarne regulacije.

Rezervisani (ugovorenji) kapaciteti su imali obavezu učešća na balansnom tržištu električne energije na kojem su se nudili snaga i cijena električne energije u slučaju aktivacije. Na dnevnom tržištu balansne energije tercijarne regulacije bilo je moguće dostavljanje i ponuda bez rezervisanog kapaciteta, tzv. dobrovoljnih ponuda.

<sup>1</sup> Tržišna pravila je donio NOSBiH i odobrio DERK svojom odlukom broj: 04-28-9-154-3/15 od 21.05.2015.godine

Nabavka kapaciteta sekundarne regulacije se vršila u simetričnom pozitivnom i negativnom opsegu regulacije, dok se kapacitet tercijarne regulacije nabavljao posebno za regulaciju nagore i nadole.

Odlukom DERK-a o određivanju koeficijenata i graničnih cijena za pomoćne usluge od 14. septembra 2017. godine (u daljem tekstu Odluka) uvedene su satne granične cijene za kapacitet regulacije i isporučenu balansnu energiju. Cijena balansne energije tercijarne regulacije nadole nije ograničena.

**Tabela 1: Izvještaj o pomoćnim uslugama u BiH za 2019. godinu**

| <b>Rezervni kapacitet i trošak kapaciteta</b> |                | <b>Sek. reg.</b>                             | <b>Sek. reg.</b>                           | <b>Terc. reg.</b> | <b>Terc. reg.</b> |
|---|----------------|--|--|-------------------|-------------------|
|   |                | <b>Nevršno opt.<br/>(00.00 - 06.00 sati)</b> | <b>Vršno opt.<br/>(06.00 - 24.00 sati)</b> | <b>Nagore</b>     | <b>Nadole</b>     |
| Potrebni kapacitet                            | <b>MW</b>      | 32,57  | 50,13                                      | 196,00            | 68,00             |
| Ugovoren kapacitet                            | <b>MW</b>      | 32,57  | 50,13                                      | 196,00            | 68,00             |
| Tržišno ugovoren kapacitet                    | <b>MW</b>      | 26,20  | 50,13                                      | 196,00            | 68,00             |
| Cijena za ugovoren kapacitet                  | <b>KM/MW/h</b> | 42,99  | 40,71                                      | 3,55              | 0,36              |
| Ugovoren trošak                               | <b>KM</b>      | 3.065.869                                    | 13.406.999                                 | 6.089.128         | 215.759           |
| Isporučeni kapacitet                          | <b>MW</b>      | 10   | 39   | 165               | 50                |
| Isporučeni kapacitet                          | <b>%</b>       | 32%  | 77%  | 84%               | 73%               |
| Trošak kapaciteta                             | <b>KM</b>      | 975.370                                      | 10.281.978                                 | 5.313.652         | 154.734           |
| Neobezbjedjeni kapacitet                      | <b>MW</b>      | 22   | 12   | 31                | 18                |
| Penal za neobezbj. kapacitet                  | <b>KM</b>      | -209.096                                     | -326.306                                   | -248.094          | -33.740           |

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat.

| <b>Učešće PPU u isporučenom kapacitetu</b> |           |     |     |     |     |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|
| EP BiH                                     | <b>MW</b> | 7   | 23  | 83  | 0   |
| EP BiH                                     | <b>%</b>  | 71% | 58% | 50% | 0%  |
| ERS  | <b>MW</b> | 1   | 9   | 35  | 29  |
| ERS  | <b>%</b>  | 9%  | 23% | 21% | 58% |
| EP HZHB                                    | <b>MW</b> | 2   | 7   | 47  | 0   |
| EP HZHB                                    | <b>%</b>  | 20% | 19% | 28% | 0%  |
| EAL  | <b>MW</b> |     |     | 0   |     |
| EAL  | <b>%</b>  |     |     | 0%  |     |
| EFT  | <b>MW</b> |     |     | 0   | 21  |
| EFT  | <b>%</b>  |     |     | 0%  | 42% |

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

Na tržištu balansne energije tokom 2019. godine vrijedila su slijedeća ograničenja<sup>2</sup>:

- cijena električne energije tercijarne regulacije nagore bila je ograničena na 414,70 KM/MWh;
- razlika cijena električne energije pri regulaciji nagore i nadole u ponudama za sekundarnu regulaciju bila je ograničena na 40,00 KM/MWh,
- granična cijena kapaciteta sekundarne regulacije iznosila je 43,00 KM/MW/h,
- granična cijena kapaciteta tercijarne regulacije nagore iznosila je 9,00 KM/MW/h,
- granična cijena kapaciteta tercijarne regulacije nadole iznosila je 2,10 KM/MW/h.

Na osnovu aktiviranih ponuda za balansnu energiju sekundarne i tercijarne regulacije formirane su cijene debalansa koje su se koristile za obračun troškova debalansa balansno odgovornih strana (BOS) u BiH. Cijene debalansa su se određivale za svaki sat prema najskupljoj aktiviranoj ponudi, odvojeno za ostvareni manjak i višak električne energije.

## Pomoćne usluge u 2019. godini

U tabeli 1 prikazane su karakteristične veličine koje se odnose na kapacitet pomoćnih usluga u 2019. godini. Na slici 1 grafički je prikazano učešće PPU u pružanju pojedinih pomoćnih usluga, kao i udio neisporučenog kapaciteta na godišnjem nivou. Detaljnija mjesecna realizacija kapaciteta pojedinih pomoćnih usluga data je u tabelama 2 – 5.

I dalje je evidentna slaba operativna raspoloživost, posebno kapaciteta sekundarne regulacije u periodima nevršnog opterećenja. Uprkos tome, tokom godine nisu zabilježeni duži periodi sa većim odstupanjima regulacionog područja BiH prema ostatku interkonekcije, koji bi izazvali značajne poremećaje i narušili sigurnost rada sistema.


### Sekundarna regulacija

U 2019. godini NOSBiH je raspolagao u prosjeku sa 10 MW kapaciteta sekundarne regulacije u periodu nevršnog opterećenja (period od 00 do 06 sati), što čini oko 32% potrebnog kapaciteta i predstavlja značajno smanjenje od 28% u odnosu na 2018. godinu. U periodima vršnog opterećenja (period od 06 do 24 sati) u prosjeku je bilo raspoloživo 39 MW kapaciteta sekundarne regulacije, što čini 77% potrebnog kapaciteta. Trošak kapaciteta sekundarne regulacije u 2019. godini iznosio je 11.257.348 KM. U toku godine su za pružanje pomoćne usluge sekundarne regulacije bile registrovane tri elektroprivredne kompanije sa svojim regulacionim resursima.

### Tercijarna regulacija

U 2019. godini NOSBiH je raspolagao u prosjeku sa 165 MW kapaciteta tercijarne regulacije nagore, odnosno sa 50 MW tercijarne regulacije nadole, što čini 84%, odnosno 73% potrebnog kapaciteta tercijarne regulacije nagore, odnosno nadole. Trošak isporučenog kapaciteta tercijarne regulacije u 2019. godini iznosio je 5.313.652 KM za tercijarnu regulaciju nagore i 154.734 KM za tercijarnu regulaciju nadole. U 2019. godini 5 kompanija je imalo registrovane objekte za pružanje pomoćne usluge tercijarne regulacije nagore i 4 kompanije objekte za pružanje pomoćne usluge tercijarne regulacije nadole.

<sup>2</sup> Granične cijene donosi DERK - Odluka o određivanju koeficijenata i graničnih cijena za pomoćne usluge



Slika 1: Udio PPU u isporučenom regulacionom kapacitetu u BiH u 2019. godini

**Tabela 2: Izvještaj o pomoćnim uslugama u BiH za 2019. godinu**  
Sekundarna regulacija - nevršno opterećenje (00.00 - 06.00 sati)

|   | Jan   | Feb     | Mar     | Apr     | Maj     | Jun     | Jul     | Avg     | Sep     | Okt     | Nov     | Dec     | 2019    | 2019/18   |         |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Potrebni kapacitet  | MW    | 34      | 36      | 36      | 31      | 29      | 30      | 31      | 32      | 31      | 32      | 34      | 35      | 32,57     | 99,96%  |
| Ugovorenji kapacitet  | MW    | 34      | 36      | 36      | 31      | 29      | 30      | 31      | 32      | 31      | 32      | 34      | 35      | 32,57     | 99,96%  |
| Tržišno ugovorenji kapacitet  | MW    | 34      | 34      | 34      | 31      | 26      | 26      | 18      | 10      | 8       | 26      | 34      | 34      | 26,20     | 104,78% |
| Cijena za ugovorenji kapacitet  | KM/MW | 42,99   | 42,99   | 42,99   | 42,98   | 42,99   | 42,99   | 42,99   | 43,00   | 42,99   | 42,99   | 42,99   | 42,99   | 42,99     | 100,00% |
| Ugovorenji trošak   | KM    | 271.843 | 259.983 | 286.291 | 239.854 | 231.882 | 232.142 | 247.860 | 255.936 | 239.911 | 257.252 | 263.074 | 279.841 | 3.065.869 | 99,96%  |
| Isporučeni kapacitet  | MW    | 4       | 15      | 12      | 13      | 14      | 13      | 8       | 6       | 6       | 3       | 9       | 21      | 10,36     | 71,61%  |
| Isporučeni kapacitet  | %     | 12%     | 41%     | 33%     | 43%     | 49%     | 44%     | 26%     | 19%     | 18%     | 10%     | 28%     | 60%     | 31,82%    |         |
| Trošak kapaciteta   | KM    | 33.268  | 105.992 | 93.965  | 102.208 | 112.794 | 102.824 | 64.472  | 49.751  | 43.558  | 25.970  | 72.340  | 168.228 | 975.370   | 71,61%  |
| Neisporučeni kapacitet  | MW    | 30      | 21      | 24      | 18      | 15      | 17      | 23      | 26      | 25      | 29      | 25      | 14      | 22,20     | 122,61% |
| Pena za neisp. kapacitet  | KM    | -23.865 | -15.403 | -19.238 | -13.769 | -11.911 | -12.934 | -18.344 | -20.619 | -19.638 | -23.134 | -19.079 | -11.163 | -209.096  | 122,61% |
| U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta (cijena svedene na 1 sat). |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |
| <b>Utešće PPU u isporučenom kapacitetu</b>  |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |
| EP BiH  | MW    | 4       | 14      | 9       | 13      | 10      | 9       | 1       | 1       | 0       | 1       | 8       | 20      | 7,40      | 88,10%  |
| EP BiH  | %     | 92%     | 93%     | 75%     | 96%     | 72%     | 68%     | 13%     | 20%     | 4%      | 20%     | 87%     | 94%     | 71%       |         |
| ERS   | MW    | 0       | 1       | 2       | 1       | 2       | 3       | 1       | 1       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0,93      | 17,57%  |
| ERS   | %     | 8%      | 4%      | 15%     | 4%      | 11%     | 23%     | 8%      | 9%      | 0%      | 1%      | 13%     | 4%      | 9%        |         |
| EP HZHB   | MW    | 0       | 0       | 1       | 0       | 2       | 1       | 6       | 4       | 5       | 3       | 0       | 0       | 2,03      | 261,93% |
| EP HZHB   | %     | 0%      | 2%      | 10%     | 0%      | 17%     | 10%     | 79%     | 71%     | 96%     | 79%     | 0%      | 1%      | 20%       |         |

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

**Tabela 3: Izvještaj o pomoćnim uslugama u BiH za 2019. godinu**

Sekundarna regulacija - vršno opterećenje (06.00 - 24.00 sati)

|   | Jan   | Feb       | Mar       | Apr       | Maj       | Jun     | Jul       | Avg       | Sep       | Okt       | Nov       | Dec       | 2019      | 2019/18    |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Potrebni kapacitet  | MW    | 53        | 56        | 55        | 48        | 44      | 46        | 47        | 49        | 47        | 49        | 54        | 54        | 50,13      |
| Ugovorenji kapacitet  | MW    | 53        | 56        | 55        | 48        | 44      | 46        | 47        | 49        | 47        | 49        | 54        | 54        | 50,13      |
| Tržišno ugovorenji kapacitet  | MW    | 53        | 56        | 55        | 48        | 44      | 46        | 47        | 49        | 47        | 49        | 54        | 54        | 99,27%     |
| Cijena za ugovorenji kapacitet  | KM/MW | 40,54     | 40,56     | 39,71     | 39,67     | 39,63   | 41,95     | 41,97     | 42,01     | 42,33     | 41,10     | 39,70     | 39,70     | 40,71      |
| Ugovorenji trošak   | KM    | 1.198.891 | 1.144.861 | 1.218.655 | 1.028.273 | 972.979 | 1.042.022 | 1.100.733 | 1.148.688 | 1.074.298 | 1.123.882 | 1.157.566 | 1.196.151 | 13.406.999 |
| Isporučeni kapacitet  | MW    | 44        | 46        | 49        | 43        | 33      | 29        | 28        | 29        | 33        | 37        | 44        | 49        | 38,58      |
| Isporučeni kapacitet  | %     | 83%       | 83%       | 89%       | 90%       | 75%     | 63%       | 59%       | 58%       | 70%       | 76%       | 81%       | 91%       | 76,96%     |
| Trošak kapaciteta   | KM    | 998.440   | 949.322   | 1.089.279 | 927.261   | 727.148 | 650.330   | 644.857   | 668.287   | 754.210   | 850.654   | 938.374   | 1.083.817 | 10.281.978 |
| Neisporučeni kapacitet  | MW    | 9         | 10        | 6         | 5         | 11      | 17        | 19        | 20        | 14        | 12        | 10        | 5         | 11,55      |
| Penal za neisp. kapacitet   | KM    | -21.337   | -20.915   | -14.014   | -10.956   | -26.690 | -40.042   | -46.264   | -48.818   | -32.525   | -28.797   | -23.762   | -12.186   | -326.306   |
| U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat. |       |           |           |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>Učestće PPU u isporučenom kapacitetu</b>                                       |       |           |           |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |            |
| EP BiH  | MW    | 25        | 29        | 33        | 32        | 25      | 6         | 8         | 18        | 27        | 29        | 33        | 22,51     | 109,46%    |
| EP BiH  | %     | 57%       | 62%       | 67%       | 74%       | 77%     | 20%       | 22%       | 28%       | 55%       | 73%       | 66%       | 67%       | 58,36%     |
| ERS   | MW    | 7         | 8         | 8         | 7         | 3       | 18        | 14        | 13        | 7         | 7         | 8         | 8,86      | 57,95%     |
| ERS   | %     | 15%       | 17%       | 16%       | 15%       | 9%      | 64%       | 49%       | 45%       | 22%       | 19%       | 16%       | 16%       | 22,96%     |
| EP HZHB   | MW    | 12        | 9         | 8         | 5         | 5       | 5         | 8         | 8         | 7         | 3         | 8         | 8         | 7,21       |
| EP HZHB   | %     | 28%       | 20%       | 17%       | 11%       | 14%     | 16%       | 29%       | 27%       | 23%       | 8%        | 18%       | 17%       | 318,49%    |

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

**Tabela 4: Izvještaj o pomoćnim uslugama u BiH za 2019. godinu**

Tercijarna regulacija nagore

|   | Jan   | Feb     | Mar     | Apr     | Maj     | Jun     | Jul     | Avg     | Sep     | Okt     | Nov     | Dec     | 2019    | 2019/18   |         |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Potrebni kapacitet  | MW    | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196,00  | 100,00%   |         |
| Ugovorenim kapacitet  | MW    | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196,00  | 100,00%   |         |
| Tržišno ugovorenim kapacitet  | MW    | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196     | 196,00  | 100,00%   |         |
| Cijena za ugovorenim kapacitet  | KM/MW | 3,24    | 3,24    | 3,18    | 3,01    | 3,18    | 3,35    | 4,40    | 4,70    | 4,41    | 3,34    | 3,24    | 3,55    | 88,97%    |         |
| Ugovorenim trošak   | KM    | 472.261 | 426.559 | 462.711 | 424.627 | 463.333 | 472.291 | 641.760 | 685.819 | 622.339 | 488.139 | 457.027 | 472.261 | 6.089.128 | 88,97%  |
| Isporučeni kapacitet  | MW    | 165     | 172     | 181     | 174     | 151     | 168     | 171     | 170     | 158     | 143     | 169     | 151     | 164,53    | 107,75% |
| Isporučeni kapacitet  | %     | 84%     | 88%     | 92%     | 89%     | 77%     | 86%     | 87%     | 87%     | 81%     | 73%     | 86%     | 77%     | 83,94%    | 9       |
| Trošak kapaciteta   | KM    | 401.683 | 376.971 | 503.899 | 434.823 | 411.800 | 410.401 | 562.155 | 603.495 | 502.162 | 339.384 | 397.490 | 369.390 | 5.313.652 | 89,31%  |
| Neisporučeni kapacitet  | MW    | 31      | 24      | 15      | 22      | 45      | 28      | 25      | 26      | 38      | 53      | 27      | 45      | 31,47     | 72,68%  |
| Penal za neisp. kapacitet   | KM    | -20.510 | -14.756 | -9.855  | -14.189 | -30.092 | -17.883 | -16.434 | -17.308 | -24.569 | -35.224 | -17.420 | -29.856 | -248.094  | 61,97%  |
| U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat. |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |
| <b>Urešće PPU u isporučenom kapacitetu</b>  |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |
| EP BiH  | MW    | 101     | 98      | 109     | 100     | 79      | 80      | 30      | 30      | 71      | 112     | 101     | 87      | 82,97     | 143,39% |
| EP BiH  | %     | 61%     | 57%     | 60%     | 57%     | 52%     | 48%     | 17%     | 18%     | 45%     | 78%     | 60%     | 57%     | 50,43%    |         |
| ERS   | MW    | 19      | 28      | 26      | 28      | 26      | 22      | 65      | 65      | 62      | 31      | 22      | 22      | 34,79     | 77,78%  |
| ERS   | %     | 11%     | 16%     | 15%     | 16%     | 17%     | 13%     | 38%     | 38%     | 39%     | 22%     | 13%     | 14%     | 21,14%    |         |
| EP HZHB   | MW    | 46      | 46      | 46      | 46      | 46      | 66      | 76      | 75      | 25      | 0       | 46      | 43      | 46,77     | 93%     |
| EP HZHB   | %     | 28%     | 27%     | 25%     | 26%     | 30%     | 39%     | 44%     | 44%     | 16%     | 0%      | 27%     | 28%     | 28,43%    |         |
| EAL   | MW    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00      |         |
| EAL   | %     | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0,00%     |         |
| EFT Stanari   | MW    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00      |         |
| EFT Stanari   | %     | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0%      | 0,00%     |         |

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

**Tabela 5: Izvještaj o pomoćnim uslugama u BiH za 2019. godinu**  
Tercijarna regulacija nadole

|   | Jan   | Feb    | Mar    | Apr    | Maj    | Jun    | Jul    | Avg    | Sep    | Okt    | Nov    | Dec    | 2019    | 2019/18 |         |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Potrebni kapacitet  | MW    | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68,00   | 100,00% |         |
| Ugovorenji kapacitet  | MW    | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68,00   | 100,00% |         |
| Tržišno ugovoreni kapacitet   | MW    | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68     | 68,00   | 100,00% |         |
| Cijena za ugovoreni kapacitet   | KW/MW | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36   | 0,36    | 71,77%  |         |
| Ugovorenji trošak   | KWh   | 18.325 | 16.551 | 18.300 | 17.734 | 18.325 | 17.734 | 18.325 | 17.734 | 18.349 | 17.734 | 18.325 | 215,759 | 71,77%  |         |
| Isporučeni kapacitet  | MW    | 45     | 53     | 51     | 33     | 60     | 53     | 52     | 52     | 51     | 37     | 52     | 57      | 49,66   | 93,76%  |
| Isporučeni kapacitet  | %     | 66%    | 78%    | 75%    | 49%    | 88%    | 78%    | 76%    | 76%    | 75%    | 55%    | 77%    | 84%     | 73,03%  | 10      |
| Trošak kapaciteta   | KWh   | 11.993 | 12.472 | 13.645 | 9.794  | 15.768 | 13.489 | 13.371 | 13.315 | 12.784 | 10.031 | 13.096 | 14.975  | 154,734 | 65,59%  |
| Neisporučeni kapacitet  | MW    | 23     | 15     | 17     | 35     | 8      | 15     | 16     | 16     | 17     | 31     | 16     | 11      | 18,34   | 121,98% |
| Penal za neisp. kapacitet   | KWh   | -3.571 | -2.089 | -2.702 | -5.225 | -1.309 | -2.214 | -2.537 | -2.566 | -2.615 | -4.820 | -2.375 | -1.716  | -33,740 | 121,98% |
| U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta i cijena svedene na 1 sat. |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| <b>Učešće PPU u isporučenom kapacitetu</b>  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| EP BiH  | MWh   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00    |         |         |
| EP BiH  | %     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0,00%   |         |         |
| ERS   | MWh   | 27     | 28     | 32     | 33     | 35     | 29     | 27     | 27     | 23     | 27     | 32     | 28,92   | 81,93%  |         |
| ERS   | %     | 59%    | 53%    | 63%    | 98%    | 58%    | 55%    | 52%    | 52%    | 54%    | 63%    | 52%    | 58,23%  |         |         |
| EP HZHB   | MWh   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00    |         |         |
| EP HZHB   | %     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0,00%   |         |         |
| EFT Stanari   | MWh   | 18     | 25     | 19     | 1      | 2,5    | 2,4    | 2,5    | 2,5    | 2,3    | 14     | 2,5    | 20,74   | 117,40% |         |
| EFT Stanari   | %     | 41%    | 47%    | 37%    | 2%     | 42%    | 45%    | 48%    | 48%    | 46%    | 37%    | 48%    | 44%     | 41,77%  |         |

U tabeli su prikazane prosječne vrijednosti kapaciteta svedene na 1 sat.

## Balansno tržište


Za potrebe balansiranja elektroenergetskog sistema BiH u 2019. godini angažovano je 53.820 MWh balansne energije nagore (injektovana električna energija) po prosječnoj cijeni od 121,00 KM/MWh.

Angažovana balansna energija nadole (preuzimanje električne energije iz sistema) u 2019. godini iznosila je 40.238 MWh. Prosječna cijena ove energije iznosila je 52,60 KM/MWh, uzimajući u obzir i energiju sa ponuđenom negativnom cijenom.

## Debalans

U 2019. godini u BiH je bilo aktivno 8 balansno odgovornih strana (BOS), ne računajući tzv. trgovacke BOS-ove, odnosno BOS-ove bez ostvarenog debalansa unutar BiH. Prosječne cijene debalansa za 2019. godinu iznosile su 122,77 KM/MWh, za ostvareni manjak i 40,10 KM/MWh, za ostvareni višak električne energije. Međutim, ove cijene su se, zavisno od energetske situacije, kretale u širokom opsegu od -500,00 KM/MWh do 414,70 KM/MWh.

U poređenju sa ranijim godinama primjene Tržišnih pravila, za 2019. godinu se može konstatovati ujednačen manjak i višak električne energije koji se pojavljivao u sistemu. Na slici 2 prikazana su odstupanja regulacionog područja BiH u zadnjih pet godina.



Slika 2: Godišnja odstupanja regulacionog područja BiH

Tabela 6: Pokazatelji odstupanja BiH u zadnjih pet godina

| Debalans BiH |     | Manjak energije |         |         |         |         | Višak energije |        |        |        |        |
|--------------|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|              |     | 2015            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2015           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Ukupno       | MWh | -110.950        | -28.159 | -31.200 | -45.062 | -42.010 | 166.863        | 80.310 | 56.105 | 39.814 | 38.864 |
| Max. satno   | MW  | -188            | -313    | -179    | -190    | -186    | 233            | 239    | 157    | 199    | 171    |

U tabeli 7 prikazane su vrijednosti angažovane balansne energije, cijene energije i odgovarajući troškovi, uzimajući u obzir prekogranične angažmane zbog potreba regulacionog područja BiH i izuzimajući električnu energiju angažovanu unutar BiH za potrebe drugih operatora sistema.

**Tabela 7: Izvještaj o balansnom tržištu u BiH za 2019. godinu**

| <b>Avgrađovana energija</b>                             |         | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Maj</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Avg</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dec</b> | <b>2019</b> | <b>2019/18</b> |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Energija sek. reg.                                      |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| nagore  | MWh     | 5.722      | 2.059      | 2.822      | 6.945      | 3.602      | 4.003      | 3.479      | 3.926      | 3.737      | 3.639      | 4.064      | 6.766      | 50.764      | 136,43%        |
| Energija sek. reg.                                      | MWh     | 1.993      | 6.749      | 6.298      | 2.058      | 2.880      | 3.012      | 2.547      | 2.594      | 2.160      | 2.829      | 3.186      | 3.307      | 39.613      | 66,57%         |
| nadole  | MWh     | 10         | 0          | 90         | 107        | 310        | 521        | 0          | 168        | 40         | 904        | 50         | 855        | 3.056       | 45,96%         |
| Energija terc. reg.                                     | MWh     | 0          | 83         | 113        | 0          | 0          | 0          | 0          | 37         | 361        | 0          | 31         | 0          | 625         | 45,43%         |
| nagore  | MWh     | 5.732      | 2.059      | 2.912      | 7.052      | 3.912      | 4.524      | 3.479      | 4.095      | 3.777      | 4.543      | 4.114      | 7.621      | 53.820      | 122,72%        |
| Balansna energija                                       | MWh     | 1.993      | 6.833      | 6.410      | 2.058      | 2.880      | 3.012      | 2.547      | 2.631      | 2.521      | 2.829      | 3.217      | 3.307      | 40.238      | 66,99%         |
| <b>Trosak balansiranja i ostvarene prosječne cijene</b> |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Nagore - trošak   | KWh     | 859.968    | 205.092    | 268.974    | 709.612    | 474.000    | 523.109    | 359.330    | 489.365    | 416.865    | 725.925    | 452.065    | 1.027.970  | 6.512.274   | 110,76%        |
| Nagore - prosječna                                      | KWh/MWh | 150,04     | 99,62      | 92,36      | 100,63     | 121,16     | 115,62     | 103,30     | 119,51     | 110,36     | 159,80     | 109,87     | 134,88     | 121,00      | 90,26%         |
| Nadole - trošak   | KWh     | 223.697    | 405.876    | 205.011    | 75.366     | 132.802    | 112.377    | 154.592    | 173.753    | 89.772     | 207.815    | 211.965    | 218.755    | 2.211.781   | 64,27%         |
| (poz. cijena)   | KWh     | 0          | -3.970     | -26,195    | -1.309     | -3.715     | 0          | 0          | -4.440     | -40.625    | -210       | -14.833    | 0          | -95.297     | -51,29%        |
| Nadole - prosječna                                      | KWh/MWh | 112,26     | 58,82      | 27,89      | 35,99      | 44,82      | 37,31      | 60,70      | 64,34      | 19,49      | 73,40      | 61,28      | 66,15      | 52,60       | 98,37%         |
| <b>Debalans BiH</b>                                     |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Manjak - ukupno   | MWh     | 4.068      | 2.261      | 4.165      | 2.836      | 3.128      | 2.485      | 2.395      | 3.253      | 4.390      | 5.902      | 3.119      | 4.007      | 42.010      | 93,23%         |
| Manjak - max satno                                      | MWh     | 60         | 63         | 65         | 186        | 44         | 98         | 53         | 85         | 71         | 87         | 56         | 111        | 185,67      | 97,38%         |
| Višak - ukupno  | MWh     | 2.785      | 4.115      | 3.334      | 3.253      | 3.300      | 4.844      | 4.401      | 3.266      | 2.338      | 1.834      | 3.321      | 2.073      | 38.864      | 97,51%         |
| Višak - max satno                                       | MWh     | 68         | 84         | 51         | 52         | 61         | 84         | 74         | 64         | 171        | 44         | 61         | 39         | 171,32      | 85,88%         |
| Cijena Manjak - projektna                               | KWh/MWh | 164,70     | 120,75     | 104,19     | 106,56     | 105,40     | 97,50      | 124,55     | 140,85     | 126,41     | 138,07     | 118,26     | 124,36     | 122,77      | 110,33%        |
| Cijena Manjak - maksimalna                              | KWh/MWh | 300,00     | 143,38     | 414,00     | 414,00     | 414,00     | 414,70     | 160,00     | 360,00     | 395,00     | 414,70     | 410,00     | 414,70     | 414,70      | 100,00%        |
| Cijena višak - projektna                                | KWh/MWh | 63,86      | 40,44      | 22,08      | 34,57      | 39,69      | 23,50      | 45,46      | 42,46      | 40,93      | 43,00      | 36,46      | 47,96      | 40,10       | 96,37%         |
| Cijena višak - minimalna                                | KWh/MWh | 0,00       | -150,00    | -50,00     | -40,00     | -20,00     | 0,00       | 0,00       | -120,00    | -500,00    | -20,00     | -500,00    | 0,00       | -500,00     | -100,00%       |

**Tabela 8: Izvještaj o prenosnim gubicima i kompenzacijama za 2019. godinu**

|  | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Maj</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Avg</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dec</b> | <b>2019</b> | <b>2019/18</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Kompenzacije   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Uvoz                                     | 1.576      | 48         | 1.822      | -659       | -190       | 988        | 2.633      | 1.157      | 617        | -1.355     | -3.422     | -508       | 2.707       | -69,93%        |
| Cijena Uvoz Prosječna                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Izvoz                                    | 35,129     | 25,514     | 30,032     | 24,540     | 24,255     | 22,563     | 23,813     | 25,160     | 22,969     | 24,996     | 27,170     | 33,372     | 319,514     | 80,16%         |
| Referentna cijena                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Trošak                                   | 141,86     | 143,38     | 115,24     | 113,11     | 127,20     | 130,16     | 147,70     | 142,03     | 144,92     | 150,41     | 146,11     | 135,54     | 136,47      | 135,96%        |
| Kompenzacije: "-" smjer - prijem, "+" smjer - davanje. |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Trošak                                   | 4.762,818  | 3.653,485  | 3.252,202  | 2.851,257  | 3.110,375  | 2.808,958  | 3.129,097  | 3.410,132  | 3.240,062  | 3.964,471  | 4.471,149  | 4.594,355  | 43.248,360  | 107,05%        |

**Tabela 9: Izvještaj o prekograničnoj razmjeni (XB) balansne energije za 2019. godinu**

| <b>Angažovana energija u BiH za potrebe drugih TSO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
|  | <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Maj</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Avg</b> | <b>Sep</b> | <b>Okt</b> | <b>Nov</b> | <b>Dec</b> | <b>2019</b> | <b>2019/18</b> |
| XB Razmjena - Uvoz                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Cijena Uvoz Prosječna                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Izvoz                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Cijena Izvoz Prosječna                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Trošak Izvoz                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Cijena Izvoz Prosječna                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Trošak Izvoz                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Angažovana prekogranična energija zbog potreba BiH     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Uvoz                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Cijena Uvoz Prosječna                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Izvoz                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Cijena Izvoz Prosječna                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Trošak                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| Cijena Izvoz Prosječna                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |
| XB Razmjena - Trošak Izvoz                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |


## Prijenosni gubici i kompenzacije

U 2019. godini električna energija za pokrivanje prijenosnih gubitaka i kompenzacija nabavljana je putem javnih nabavki. Ukupni trošak ove usluge za 2019. godinu iznosio je 43.248.360 KM, što je za oko 7% više nego u 2018. godini. Postignute cijene na tenderu za nabavku energije su, u prosjeku, za oko 36% više u odnosu na 2018. godinu (Tabela 8). Takođe, gubici na nivou godine manji su za 20% u odnosu na prethodnu godinu, najviše zbog velikih vrijednosti ostvarenih prijenosnih gubitaka tokom februara i marta 2018. godine.

## Prekogranična razmjena balansne energije

Po osnovu sporazuma o zajedničkoj rezervi u regulacionom bloku Slovenija – Hrvatska – Bosna i Hercegovina kapacitet tercijarne regulacije koji je potrebno obezbijediti unutar regulacionog područja BiH u 2019. godini iznosio je 196 MW, za regulaciju nagore i 68 MW, za regulaciju nadole. U 2017. godini potpisano je i sporazum o razmjeni prekogranične balansne energije sa Elektromrežom Srbije – EMS kao operatorom sistema u Srbiji, a u 2018. godini isti takav sporazum sa Crnogorskim operatorom elektroenergetskog sistema - CGES.

U tabeli 9 prikazane su vrijednosti razmijenjene prekogranične balansne energije u 2019. godini, kao i odgovarajući troškovi. Pri tome je od 2.755 MWh prekogranične balansne energije, sa Srbijom razmijenjeno 2.070 MWh, sa Hrvatskom 413 MWh, sa Crnom Gorom 130 MWh i sa Slovenijom 142 MWh balansne energije.



**Slika 3: Prekogranična razmjena balansne energije**

## Zaključak

Svi potrebni kapaciteti pomoćnih usluga za 2019. godinu, osim dijela kapaciteta sekundarne regulacije u nevršnom opterećenju, obezbijeđeni su kroz tržišne procedure nabavke, i to najvećim dijelom na godišnjem tenderu. Dodatno je smanjena cijena kapaciteta tercijarne regulacije u odnosu na prethodni period. Tako je, u poređenju sa 2018. godinom, došlo do smanjenja troška kapaciteta za 11% - za tercijarnu regulaciju nagore, odnosno za 28% - za tercijarnu regulaciju nadole. Cijene kapaciteta tercijarne regulacije su značajno ispod regulisanih graničnih cijena, dok su cijene kapaciteta sekundarne regulacije bliske graničnim cijenama.

U 2019. godini isporučeno je 32% potrebnog kapaciteta sekundarne regulacije u noćnim satima. Ostale usluge su isporučene u opsegu od 70-85% potrebnog kapaciteta. Dominantni pružaoci pomoćnih usluga su tri elektroprivredne kompanije, kao i EFT RiTE Stanari - za tercijarnu regulaciju nadole.

U julu 2019. godine iz pogona je isključen Aluminij Mostar što je značajno uticalo na prihod u sistemu pomoćnih usluga po osnovu tarife za sistemske usluge. Takođe, Aluminij je, kao potrošač, bio registrovani pružalac pomoćnih usluga.

Hidrološki je 2019. godina bila karakteristična po relativno malim količinama padavina u drugoj polovini godine.

Cijene debalansa su, u prosjeku, iznosile 122,77 KM/MWh, za ostvareni manjak i 40,10 KM/MWh, za ostvareni višak električne energije.

Trošak po osnovu gubitaka i kompenzacija viši je nego prošle godine za oko 7%, iako su gubici bili znatno niži nego 2018. godine. Razlog većih ukupnih troškova pokrivanja gubitaka i kompenzacija su cijene energije postignute na tenderu, koje su za 36% više nego prethodne godine.

Što se tiče prekogranične razmjene balansne energije, dominirali su aranžmani sa EMS-om, čiji je udio u ukupnoj razmijenjenoj energiji bio 75%. Razmjena sa HOPS-om je iznosila 15%, dok su aranžmani sa CGES-om i ELES-om činili po 5% ukupno razmijenjene balansne energije. Ukupno je razmijenjeno 2.755 MWh balansne energije, što je značajno manje nego 2018. godine.

Uzimajući u obzir aktuelnu tarifu za sistemske usluge, na balansnom tržištu BiH je u 2019. godini ostvaren deficit od preko 774 hiljade KM (deficit u 2018. godini je iznosio preko 9 miliona KM).